


# Nawa e e thunyang


Clare Verbeek, Thembani  
Dladla and Zanele Buthelezi  
Setswana





Go tlhoga modi pele.

O tlhoga mo tlase ga mmu.






Go latele kutu.

E golela kwa godimo mo  
letsatsing.

Matlhare a ntlha a a  
tlhagelela.






Setlhare sa dinawa se  
golela kwa godimo.

Jaanong go tlhaga  
dipalesa. Tsona di fetoga  
dinawa.





Go na le dipeo di le di ntsi  
mo naweng e le nngwe.




# Nawa e e thunyang

Writer: Clare Verbeek, Themrani Dladla and Zanele Buthelezi

Illustration: Mlungisi Dlamini

Translated By: Lorato Trok

Language: Setswana



This book may be copied, and used for teaching and learning free of charge. It may not be sold for profit. The original version of this story in isiZulu is available at <http://cae.ukzn.ac.za/Resources/SeedBooks.aspx>.

© School of Education and Development (Centre for Adult Education), University of KwaZulu-Natal, 2007, 2014



This story is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial licence: CC-BY-NC 3.0 unported.

You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original writer/s and illustrator/s.

You may not use this story for commercial purposes (for profit).

**Saide**   
South African Institute  
for Distance Education  
[www.africanstorybook.org](http://www.africanstorybook.org)  
A Saide Initiative